


FIG. 1






FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6






FIG. 7

	P(Mbps)	r(Mbps)	B _T (CELLS)
TYPE 1	5.0	0.1	20
TYPE 2	10	1.5	50
		(A)	



	P(Mbps)	r(Mbps)	B _T (CELLS)
TYPE 1	4.5	0.5	100
TYPE 2	6.0	1.0	100
		(b)	






FIG. 9